



Grade 2



TERM 4






HL SES







WORKSHEET

PACK




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina 			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentse. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentse. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	<p>1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____.</p> <p>2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato</p>




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	<p>Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha.</p> <p>2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	<p>1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____.</p> <p>2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	<p>Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha.</p> <p>2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina 			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentse. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	<p>1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____.</p> <p>2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	<p>Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha.</p> <p>2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentšwe. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____. 2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha. 2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentse. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	<p>1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____.</p> <p>2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	<p>Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha.</p> <p>2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentswa. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	ama	nama	nana	mama
		bala	bana	bona	bina
	BALA	Maobane mme o ne a ile ho reka mmela. Mme o ile a re Nnana a tsamaye le yena. Tlase mmileng oo, ho ne ho na le bana. Bana ba bang ba ne ba bina, ha ba bang bona ba ne ba dutse fatshe ba bala.			

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.			
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane mme o ne a lo reka memla 2. o ile a re nnana a tsamaye le yena 3. bnaa ba bang ba ne ba bina			

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	leruo	marema
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o kopa Leruo a mo rute ho seha mola ka rula ya hae. Leruo o re o tla mo ruta ha a qeta ho rema sefate ka selepe sa hae.			


	NGOLA	<p>1. Bana ba Ntate Marema ke bo mang? Bana ba Ntate Marema ke _____ le _____.</p> <p>2. Lerato o kopa Leruo eng? Lerato o kopa Leruo hore a _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: rema Ngola potso ka: Lerato</p>




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	Mantaha	tlositswe	tshabeha
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke
		huku	hola	lehola	hekeng



	BALA	<p>Habo Lehula ho kentswe heke e ntjha. Lehula ke ngwana Ntate Mohoma. O itse ke tlo mo thusa ho ntsha lehola le ka hara hoko ya dikgoho. Ke ile ka mmona a eme hekeng ha ke tla le mane.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Habo Lehula ho kentswe eng e ntjha? Ho kentswe _____ e ntjha.</p> <p>2. Ke ile ka bona Lehula a eme kae? Ke ile ka mmona a eme _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: heke
 Ngola potso ka: hoko

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

Mantaha

tlositswe

tshabeha

**BITSA MODUMO**

rema

ruta

lerato

rula

hula

hema

hoko

heke

**BALA**

Ha bana ba kena ka phaposing Mantaha hoseng, e ne e tshabeha. Zweli o ile a sheba leboteng, empa pale a e ngotseng e ne e le siyo. Mesebetsi ya bona e meng e ne e tlositswe leboteng, ebile e ne e sentse. Zweli o ne a utlwile bohloko.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ha bana ba kena ka phaposing e ne e le jwang?
E ne e _____.
2. Zweli o ile a sheba kae?
Zweli o ile a sheba leboteng _____.
3. Pale eo a neng a e ngotse e ne e le kae?
Pale eo a neng a e ngotse e ne e le _____.
4. Ho ne ho entswe eng ka mesebetsi ya
bana ba bang?
Mesebetsi ya bana ba bang e ne e _____.
5. Letsatsi le tlang pele ho Mantaha ke lefe?
Letsatsi le tlang ho Mantaha ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Ka mantaha hoseng bana ba ile ba kena ka phaposing.
 2. zweli o ile a sheba leboteng
 3. ebe ke mang a sentseng mesebetsi ya bona
 4. mesebetsi ya bana ba bang e ne e sentswe
 5. zweli o ne a utlwile bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podi	panana	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	Maobane ke ne ke bua le Lehula ka mohala. O ile a nqoqela hore habo ho kentswe heke e ntjha. Ke ile mo jwetsa hore ke tla mo thusa ho ntsha lehola ka hokong ha a ka nkemela hekeng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ne ke bua le lehula ka mohala 2. o ile a nqoqela eng 3. habo lehula ho kentswe ehke e ntjha

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	fofa	fola	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Fifi ke ngwanabo Fumane. Maobane Fifi le Fumane ba ne ba lwana. Ba ne ba lwanela lefielo. Fumane o ile a betsa Fifi ka feisi. Fifi yena o ile a mmetsa ka lefielo leo.				

	NGOLA	1. Fifi ke ngwanabo mang? Fifi ke ngwanabo _____. 2. Fifi le Fumane ba ne ba lwanela eng? Ba ne ba lwanela _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fereko Ngola potso ka: fofa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qeto	sefuthumatsi	metsi	kgonang	kaofela
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
	BALA	Polasing ya bo Pakiso ho na le dipodi tse ngata. Re ne re etetse moo ha re bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ntate wa Pakiso o ile a re re tlo mo thusa ho pana dipere pele pula ena.				
	NGOLA	1. Polasing ya bo Pakiso ho na le eng? Ho na le _____ tse ngata. 2. Ke dipodi tse kae tse neng di paka e le nngwe? Ke dipodi tse _____ neng di paka e le nngwe.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: podi
 Ngola potso ka: pula

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

qeto

sefuthumatsi

metsi

kgonang

kaofela

**BITSA MODUMO**

fofa

fola

fela

fereko

polasi

pina





podi

pana

**BALA**

Batho ba bangata motseng wa bo Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya ho reka difuthumatsi tse ntle tsa metsi. Xochitl o ile a nka qeto ya ho etsa sefuthumatsi sa metsi seo batho kaofela ba ka kgonang ho ba le sona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba motse wa Xochitl ba ne ba sena tjhelete ya eng? Ba ne ba sena tjhelete ya ho reka _____ sa metsi.2. Xochitl o ile a nka qeto ya eng? O ile a nka qeto ya ho _____.3. O ne a batla bo mang ba kgone ho ba le sona? O ne a batla _____ kaofela ba kgone ho ba le sona.4. Sefuthumatsi ke eng? Sefuthumatsi ke _____.5. Ngola lentswe le bolelang bongata ba sefuthumatsi. Sefuthumatsi - _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. xochitl ke mang2. xochitl ke ngwanana a ileng a etsa sefuthumatsi sa metsi3. sefthumatis se tlo sebediswa ke batho kaofela




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	feisi	lefielo	fiela	fola	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	Maobane re ne re ile polasing ya Malome. Tseleng re ne re bina dipina ebile re ja dipanana. Ha re fihla polasing re ile ra bona motswala Amaka a lelekisa podu a tshwere lefielo leo a neng ntse a fiela ka lona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> re ne re ile polasing ya malome tseleng re ne re bina ebile re ja dapinana re bone amaka a lelekisa podu a tshwere lifeelo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	
	BALA	Amina ke Anele ke metswana. Anele o ile a re bontsha dijalo tsa hae. Re ile ra tla mo thusa ho jala dijalo tse ding hape. Kamora moo, mme wa Anele o ile a re fa dikuku tse monate tsa jeme le tee ya Joko.				

	NGOLA	<p>1. Lebitso la motswala wa Amina ke mang? Lebitso la motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Mme wa Anele o ile a re fa eng? Mme wa Anele o ile a re fa _____ tsa _____ le tee.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: jeke Ngola potso ka: jaefa</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Amaka	seemahale	Amina	moetapele	busa
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka	
	BALA	<p>Ke ne ke mametse moqoqo o monate o pakeng tsa Amaka le Anele. Anele o ne a qoqela Amaka ka tsatsi leo podi e neng e kene ka moqomong. Podi eo e ne e sa batle ho tswa ka moqomong.</p>				
	NGOLA	<p>1. Moqoqo o monate o ne o le pakeng tsa mang? Moqoqo o ne o le pakeng tsa _____ le _____.</p> <p>2. Podi e ne e kene kae? Podi e ne e kene ka _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: moqoqo
 Ngola potso ka: moqomo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Amaka

seemahale

Amina

moetapele

busa

**BITSA MODUMO**

jala

jele

jeke

joko

qala

qoqa

qela

qeka

**BALA**

Amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng sa mosadi ya palameng pere. Seemahale seo e ne e le sa Mofumahadi Amina wa setjhaba sa Hausa. Amina e ile ya ba moetapele ya tummeng , a bontsha batho hore o na le bokgoni ba ho busa jwalo fela ka Morena.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke bo mang ba ileng ba feta seemahaleng?
Ke _____ le _____ wa hae.
2. E ne e le seemahale sa eng?
E ne e le seemahale sa _____ ya
_____ pere.
3. Mosadi eo e ne e le mang?
Mosadi eo e ne e le _____.
4. Amina e ile ya ba moetapele ya jwang?
Amina e ile ya ba moetapele ya _____.
5. Ngola bongata ba lentswe moetapele.
moetapele - _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. amaka le mme wa hae ba ile ba feta seemahaleng
 2. seamehale seo e ne e ne sa mosadi a etsang eng
 3. lebitso la hae e ne e le mofumahadi aimna
 4. o ile a busa setjhaba sa hausa
 5. mofumahadi amina e ile ya ba moetapele ya
jwang




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlišetsa dikuku tsa jmee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlišetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	

	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--



	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: ntate
Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa



BITSA MODUMO

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa

nteleka

ntella







BALA



Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlišetsa dikuku tsa jmee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	

	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--



	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: ntate
Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa



BITSA MODUMO

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa

nteleka

ntella







BALA



Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				

	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	
	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: ntate
Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa



BITSA MODUMO

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa

nteleka

ntella







BALA



Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	

	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--



	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: ntate
Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa



BITSA MODUMO

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa

nteleka

ntella







BALA



Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				

	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	
	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				

	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	
	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				

	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	

	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--



	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: ntate
Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa



BITSA MODUMO

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa

nteleka

ntella







BALA



Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlisetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	jeme	
		qala	qeka	moqomo	moqoqo	
	BALA	Mme o ile a keketeha ha ke ne ke mo qoqela kamoo podi ya Anele e ne e kene ka moqomong e sa batle ho tswa. Moqoqo wa rona o ile wa fela ha ntate a kena ka jeke ya senomaphodi le dikuku tsa jeme.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ke ile ka qoqela mme ka podi ya anele 2. mme o ile a keketeha 3. ntate o ile a re tlišetsa dikuku tsa jmee 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	dimpa	
		mpana	mpinela	empa	mpone	
	BALA	Titjhere ile a mpeha kapele phaposing ha baithuti mmoho ba ne ba mpinela pina ya tsatsi la tswalo. Mpana yena o re ha a mpona. Tsatsing leo re ile ra ja sa mpana phatloha. Mpa yaka e ne e le bohloko.				


	NGOLA	1. Titjhere o ile a mpeha kae? Titjhere o ile a mpeha _____. 2. Re ile ra ja jwang? Re ile ra ja sa _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: mpa Ngola potso ka: dimpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tapiwa	Mandela	Mopresidente	nahana	fetisisa
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima	
		ntukisa	ntataisa	nteleka	ntella	



	BALA	Ke ntse ke bala buka ya Ntataise. Ho na le pale e buang ka dintu. Ke ile ka botsa ntate hore na nta ke eng. Ka mora moo ngwaneso o ile a kena a tshwere dipompong. Ke ile ka re a se ke a ntima.
--	-------------	--

	NGOLA	1. Ngola bongata ba 'pompong' pompong - _____. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Ke ja pompon - _____.
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: ntate
 Ngola potso ka: nta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tapiwa

Mandela

Mopresidente

nahana

fetisisa

**BITSA MODUMO**

mpana

mpinela

mpa

mpone

ntukisa

ntataisa





nteleka

ntella

**BALA**

Tapiwa o ile a qoqela Bontle hore ba ithutile ka mopresidente e moholo ka ho fetisisa ya kileng a phela e leng Nelson Mandela! Bontle o ile a botsa Tapiwa hore hobaneng a nahana hore seo ke ntlha ya nnete..Tapiwa o ne a sa lebella potso ya mofuta oo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tapiwa o ne a bua le mang? Tapiwa o ne a bua le _____.2. Ke Mopresidente ofe eo a ithutileng ka yena? Ke Mopresidente _____.3. Tapiwa o ne a nahana eng ka Nelson Mandela? O ne a nahana hore ke mopresidente a _____ ka ho fetisisa.4. Bontle o ila a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore hobaneng a _____ jwalo?5. Lokisa polelo ena. tseba. ho batla a Bontle o ne




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. tapiwa o ne a dutse le ausi wa hae bontle2. le ithutile eng ka mopresidente nelson mandela3. hobaneng o nahana jwalo4. bontle o ile a botsa tapiwa potso




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	<p>Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.</p>				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	<p>Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.</p>				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	<p>Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.</p>				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	<p>Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.</p>				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswhe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	<p>Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.</p>				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	<p>1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____.</p> <p>2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lengolo</p> <p>Ngola potso ka: ngola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	<p>1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____.</p> <p>2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpeha	nta	
		ntate	ntoma	ntima	ntukisa	
	BALA	Ntate o ile a re ngwaneso Mpolokeng a seke a ntima dipompong. O ile a di ja hore mpa ya hae e be bohloko. Ntate o ile a mmolella hore mpa ya hae e bohloko ke hobane o ntimme dipompong.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ntate o re mpolokeng a seke a ntima dipompong 2. mpolokeng o re ke eng e bohloko				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo	
		lengope	mangolo	mengolo	ngata	
	BALA	Mpuse o re ke mo etele. Ke mmolelletse hore ke na le mosebetsi o mongata. Mme o itse ke mo thuse ho ngola mangolo. Re se re ngotse mangolo a mangata. Mme o re o rata mongolo wa ka.				

	NGOLA	1. Mpuse o re ke etseng? Mpuse o re ke mo _____. 2. Mme o itse ke mo thuse ho etsa eng? Mme o itse ke mo thuse ho _____ mangolo.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: lengolo Ngola potso ka: ngola

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Maboya	mathateng	emetseng	setikara	motlotlo
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya	
	BALA	Maobane re ne re ile lenyalong. E ne e le lenyalo la rangwane. Mme o ile a mpoella hore rangwane ke monyadi, mosadi wa hae ke monyaduwa. Monyadi le monyaduwa ba ne ba thabile.				
	NGOLA	1. Maobane re ne re ile kae? Maobane re ne re ile _____. 2. Mosadi ya nyalwang o bitswa eng? Mosadi ya nyalwang o bitswa _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: lenyalo
 Ngola potso ka: mathateng

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Maboya

mathateng

emetseng

setikara

motlotlo

**BITSA MODUMO**

ngata

ngola

mongolo

lengolo

nyala

nyeka

nyoko

nyanya

**BALA**

Monghadi Maboya o ne a eme kantle ho phaposi ha a bitsa Zweli. Zweli o ne a nahana hore o kene mathateng. Monghadi Maboya o ile a mmolella hore o motlotlo ka yena ka ho emela Lungi. O ile a mo fa setikara sa sefahleho se bososelang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Monghadi Maboya o ne a eme kae?
O ne a eme _____ phaposing.
2. Zweli o ne a nahana eng?
Zweli o ne a nahana hore o kene _____.
3. Monghadi Maboya o ile a mmolellang?
O ile a mmolella hore o _____.
4. O ile a mo fa eng?
O ile a mo fa _____.
5. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang.
Monghadi Maboya o ile a bitsa Zweli

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswhe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. monghadi maboya o ne a eme kae
 2. o ile a bitsa zweli
 3. zewli o ne a nahanang
 4. monghadi maboya o ile a re o motoltol ka yena
 5. o ile a mo fa setikara




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____. 2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata. 2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	lengolo	mangolo	mengolo	ngata	
		lenyalo	monyadi	monyako	nonyana	
	BALA	Bekeng e fetileng Mme o fumane lengolo. Lengolo leo le ne le kentswe ka tlasa monyako. E ne e le lengolo le tswang ho monyadi le monyaduwa ba leboha mme ho nka karolo lenyalong la bona.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bekeng e fetileng mme o fumane longelo 2. le ne le kentswe ka tlasa moynoka 3. le ne le tswa ho maynadi le monyaduwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	kgomo	kgena	kgolo	kgaka	
		kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
	BALA	Nkgono o phehile nama e monate ya kgomo. Ke jele hamonate empa ke ne ke sa kgora. Nkgono o re nama ya kgomo e fedile. Ke ile ka kgena ha ke utlwa taba eo. Nkgono o ile a re ke je nama ya kgoho ya maobane.				

	NGOLA	<p>1. Nkgono o phehile nama e monate ya eng? Nkgono o phehile nama e monate ya _____.</p> <p>2. Ke nama ya eng e setseng maobane? Ke nama ya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgomo Ngola potso ka: kgoho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	phaposing	mmotsa	ekeditse	mmele	mokae
	BITSA MODUMO	phula	phoka	phema	phepheng	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Maobane bosiu ho ne ho bata. Re tsohile ho letse phoka. Mpho o ile a bona phepheng e kgolo e shwelletse pela pholo. Ke a ipotsa hore na phepheng eo ha e a loma pholo eo na?				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena ka lekgatheng le fetileng, qala polelo ka maobane. Kajeno ho a bata.</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng letlang. Phepheng e shwelletse pela pholo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: phepheng
 Ngola potso ka: pholo

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

phaposing

mmotsa

ekeditse

mmele

mokae

**BITSA MODUMO**

kgomo

kgena

kgolo

kgaka

phula

phoka





phema

phepheng

**BALA**

Mantsiboyeng ao, ha mme wa Zama a fihla hae ho tswa mosebetsing, o ile a botsa Zama hore na letsatsi la hae le ne le le jwang. Zama o ile a mmolella hore Monghadi Matsebula o itse o ekeditse mmele. Mmae o ile a mmolella hore o ntse a le motle le ha a ekeditse mmele.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme wa Zama o ile fihla neng hae ho tswa mosebetsing? O ile a fihla _____. 2. Mme wa hae o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa _____. 3. Ke mang a itseng Zama o ekeditse mmele? Ke _____. 4. Mme wa Zama o ile a mmolella eng? O ile a mmolella hore o _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme wa zama o ile a fihla hae ho tswa mosebetsing 2. zama o ne a sa thaba 3. letsatsi la hao le ne le le jwang 4. monghadi matsebula o itse zama o ekeditse memle 5. mme wa zama o ile a mmolella hore o molte




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____.2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____.4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____.5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. <ol style="list-style-type: none">1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete.2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook4. o ile a ngola le melaetsa twitter5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____. 2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.
--	-------------	---

	NGOLA	1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____.2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____.4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____.5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete.2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook4. o ile a ngola le melaetsa twitter5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswhe ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____. 2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
	BALA	Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.				
	NGOLA	1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswhe ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswhe ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kajeno mme o phehile nama ya kohgo O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____.2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____.4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____.5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete.2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook4. o ile a ngola le melaetsa twitter5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswhe ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kajeno mme o phehile nama ya kohgo O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswhe ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____.2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____.4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____.5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. <ol style="list-style-type: none">1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete.2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook4. o ile a ngola le melaetsa twitter5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kajeno mme o phehile nama ya kohgo O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____.2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____.4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____.5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. <ol style="list-style-type: none">1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete.2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook4. o ile a ngola le melaetsa twitter5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				


	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	

	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. kajeno mme o phehile nama ya kohgo 2. O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi. bosiu - _____. kena - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	kgoho	sekgele	kgomo	kgora	
		phutha	pheha	pholo	phula	
	BALA	Kajeno mme o phehile nama ya kgoho. Ha ntse ke mo thusa ho phutha o ile a mpoella hore o tlo pheha nama ya kgomo Sontaha se tlang. Ntate o ne a thabile haholo ha a utlwa ditaba tsena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kajeno mme o phehile nama ya kohgo O re o tlo pheha nama ya kgomo sontaha se tlang 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula	
		rema	ruta	leruo	Marema	
	BALA	Lerato le Leruo ke bana ba Ntate Marema. Lerato o se a tseba ho seha mola ka rula ya hae e ntjha. Leruo o ile a mo ruta. Kajeno Leruo le Ntate Marema ba rema difate tse ding.				

	NGOLA	<p>1. Lerato o se a tseba ho etsa eng? Lerato o se a tseba ho _____.</p> <p>2. O rutilwe ke mang ho seha mola? O rutilwe ke _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: dividio</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Greta	inthanete	dinepe	dividio	dipuo
	BITSA MODUMO	hula	hema	hoko	heke	
		huku	hola	lehola	hekeng	
	BALA	<p>Heke ya bo Lehula e ntjha e robehile. Lehula o re Ntate Mohoma o e thutse ka kolo maobane bosiu. O re o ile a kena ka tlung a hemela hodimo hobane heke eo e ile ya wela koloing ka huku ya yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola malatodi a mantswa ana a mabedi.</p> <p>bosiu - _____.</p> <p>kena - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: huku
 Ngola potso ka: hema

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Greta

inthanete

dinepe

dividio

dipuo

**BITSA MODUMO**

hula

hema

hoko

heke

rea

rua





lerato

rula

**BALA**

Greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa marangrang le Inthanete ho etsa hore molaetsa wa hae o fihle baneng ba bang lefatsheng ka bophara. O ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso Instagram. O ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae Facebook. O ile a ngola le melaetsa Twitter.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Pale e buwa ka ngwanana ya bitswang mang? E buwa ka ngwanana ya bitswang _____. 2. Gretha o ile a nka qeto ya ho sebedisa eng? O ile a nka qeto ya ho sebedisa _____ 3. O ile a kenya dinepe tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa hae _____. 4. O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae kae? O ile a kenya dinepe tsa dividio tsa hae _____. 5. O ile a ngola melaetsa ya hae kae? O ile a ngola melaetsa ya hae _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphosho. 1. greta o ile a nka qeto ya ho sebedisa inthanete. 2. o ile a kenya dinepe tsa hae tsa boipelaetso instagram 3. o ile a kenya dividio tsa dipuo tsa hae facebook 4. o ile a ngola le melaetsa twitter 5. greta o ile a sebedisa Instagram facebook le twitter




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podu e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podu e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				


	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	

	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				


	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	

	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>
--	-------------	---

	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				


	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				

	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				


	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella</p> <p>Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
		jeme	jaefa	dijalo	jele	


	BALA	O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.
--	-------------	--

	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____. 2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.				
	NGOLA	1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____. 2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podu e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podu e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____. 2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.				
	NGOLA	1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____. 2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podu e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____. 2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.				
	NGOLA	1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____. 2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	<p>1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____.</p> <p>2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	<p>O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.</p>				
	NGOLA	<p>1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____.</p> <p>2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fela	fereko	
		feisi	lefielo	fiela	feila	
	BALA	Maobane Fifi le Fumane ba ne ba fiela ka phaposing ya bona ya ho robala. Kgetlong lena ba ne ba sa lwanele lefielo. O a hopola ha Fumane a ne a betsa Fifi ka feisi hobane a ne a nkile lefielo a ntse a le sebedisa?				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane fifi le fumane ba ne ba fiela 2. o a hopola ha fumane a ne a betsa fifi ka feisi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	pula	
		polasi	pina	podu	panana	
	BALA	O ntse o hopola hore re kile ra etela polasing ya bo Pakiso? Ke ne ke qala ho bona dipodi tse ngata jwalo. Re ile ra bona dipodi tse pedi di paka podi e le nngwe. Ke ne ke batla ho di namola empa Pakiso o ile a re ke di tlohele.				

	NGOLA	1. Ke ne ke qala ho bona eng? Ke ne ke qala ho bona _____. 2. Dipodi tse pedi di ne di etsang? Dipodi tse pedi di ne di _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bokella Ngola potso ka: itshepa


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyeeam	bokella	matleng	itshepa	phethahala
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko	
	BALA	O hopola motswala wa Amina, Anele. Ntho eo ke sa tlo e lebala ke monate wa dikuku tsa jeme tseo re di jeleng le tee e monate ya Joko. Ke ne ke qala ho ja dikuku tse monate jwalo.				
	NGOLA	1. Motswala wa Amina ke mang? Motswala wa Amina ke _____. 2. Ke eng eo ke sa tlo e lebala? Ntho eo ke sa tlo e lebala ke _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: jaefa
 Ngola potso ka: jele

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nyeeam

bokella

matleng

itshepa

phethahala

**BITSA MODUMO**

jeme

jaefa

dijalo

jele

feisi

lefielo





fiela

feila

**BALA**

Nyeeam o tswela pele o sebedisa thekenoloji ho thusa ho etsa bonnete ba hore bana bohle ba tsebe hore 'motho e mong le e mong o na le matla ka hare ho yena... ebile o batla hore ba tsebe hore ntho e nngwe le enngwe eo ba e labalabelang e ka phethahala.'





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Nyeeam o tswela pele o sebedisa eng? Nyeeam o tswela pele o sebedisa _____. 2. Nyeeam o thusa bana kapa batho ba baholo? Nyeeam o thusa _____. 3. O batla hore ba tsebe eng? O batla hore ba tsebe hore _____. 4. Nyeeam o re motho e mong le e mong o na le eng? O re motho e mong le e mong o na le _____. 5. O re ke eng e ka phethahalang? O re ke _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. nyeeam o ile a tswela pele ho sebedisa thekenoloji 2. o ne a bana thusa 3. motho e mong le e mogn o na le malta